

l21_wsierp_1 (TMLFC- cMq6LbgQVxCerE1qGk6SpQHciC5AYj)

October 27, 2020

Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_numbers : \iota$ be given. Let $r1_nat_d : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $v1_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_ordinal1 : \iota$ be given. Let $v3_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_membered : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xcmplx_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v1_xcmplx_0 X1) \Rightarrow ((X0 \neq k6_numbers) \Rightarrow (X1 = k7_xcmplx_0 (k3_xcmplx_0 X1 X0) X0))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$k5_numbers = k4_ordinal1 \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xcmplx_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v1_xcmplx_0 X1) \Rightarrow ((X0 \neq k6_numbers) \Rightarrow (k3_xcmplx_0 (k7_xcmplx_0 X1 X0) X0 = X1))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$(\neg v1_xboole_0 k4_ordinal1) \wedge (v3_ordinal1 k4_ordinal1) \quad (6)$$

Assume the following.

$$v6_membered k4_ordinal1 \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_xcmplx_0 X0)\wedge(v1_xcmplx_0 X1))\Rightarrow(v1_xcmplx_0 (k7_xcmplx_0 X0 X1)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v7_ordinal1 X0)\wedge(v7_ordinal1 X1))\Rightarrow(v7_ordinal1 (k3_xcmplx_0 X0 X1)) \quad (9)$$

Assume the following.

$$m1_subset_1 k5_numbers (k1_zfmisc_1 k1_numbers) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7_ordinal1 X0)\Rightarrow(\forall X1.(v7_ordinal1 X1)\Rightarrow((r1_nat_d X0 X1)\Leftrightarrow(\exists X2.(v7_ordinal1 X2)\wedge(X1 = k3_xcmplx_0 X0 X2)))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7_ordinal1 X0)\Leftrightarrow(X0 \in k4_ordinal1) \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_xcmplx_0 X0)\wedge(v1_xcmplx_0 X1))\Rightarrow(k3_xcmplx_0 X0 X1 = k3_xcmplx_0 X1 X0) \quad (13)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7_ordinal1 X0)\Rightarrow(v1_xcmplx_0 X0) \quad (14)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow(v1_xboole_0 X1)) \quad (15)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v6_membered X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 X0)\Rightarrow(v7_ordinal1 X1)) \quad (16)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v7_ordinal1 X0)\Rightarrow(\forall X1.(v7_ordinal1 X1)\Rightarrow((X0 \neq k6_numbers)\Rightarrow((r1_nat_d X0 X1)\Leftrightarrow(m2_subset_1 (k7_xcmplx_0 X1 X0) k1_numbers k5_numbers))))$$